

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
 Broj 24-1/2018
 Datum 29.03.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: bpolje@t-com.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ usluge

III Opis predmeta nabavke:

Izrada projekta obaloutvrde i sportskih sadržaja sa pratećim objektima”Otoka-Loznice”

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 12.000,00 €;

**OPŠTINA BIJELO POLJE
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE**

PROJEKTNI ZADATAK

**ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(GLAVNOG PROJEKTA)
IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA NA UP1 i UP2 I ZAŠTITNOG POJASA DESNE
OBALE LIMA NA UPZ2 KO BIJELO POLJE U ZAHVATU DUP-a "LOZNICE"-
IZMJENE I DOPUNE, OPŠTINA BIJELO POLJE**

1.UVOD

Predmet ovog Projektnog zadatka je utvrđivanje uslova za izradu Idejnog i Glavnog projekta: IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA NA UP1 i UP2 I ZAŠTITNOG POJASA DESNE OBALE LIMA NA UPZ2 KO BIJELO POLJE U ZAHVATU DUP-a "LOZNICE"-IZMJENE I DOPUNE, OPŠTINA BIJELO POLJE.

Cilj izgradnje je poboljšanje sportsko-rekreativnih i rekreativnih uslova i sadržaja u Bijelom Polju .

Prilikom davanja ponude i u toku izrade predmetne dokumentacije, obrađivač će sve eventualne nejasnoće rješavati neposredno sa nadležnim opštinskim Direkcijom za izgradnju i investicije.

Idejnim projektom treba definisati način zaštite obale lima u dijelu UPZ2 KO Bijelo Polje kao i sportske terene na UP1 i UP2 i sve prateće objekte u cilju utvrđivanja optimalnog rješenja.

U okviru Glavnog projekta treba definisati sve elemente za izgradnju sportski terena i obaloutvrde sa svim potrebnim detaljima na osnovu kojih će se vršiti građenje. U ovoj fazi treba utvrditi najracionalnije metode građenja, planirati organizaciju građenja i definisati precizan predmjer i predračun radova.

Ovim Projektnim zadatkom neće se tretirati izrada projekata infrastrukture (elektrika, vodovod, tk, fekalna kanalizacija i dr).

Zahtijeva se da pristup projektovanju bude multidisciplinaran uz sagledavanje svih ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih posljedica izgradnje, uz respektovanje svih uslova koji će ovdje biti propisani.

Za obradu Idejnog i Glavnog projekta zahtijeva se primjena savremenih tehnoloških dostignuća.

Ovim Projektnim zadatkom defisani su pojedinačni aspekti problema projektovanja, kao i potreban sadržaj i nivo izrade Idejnog i Glavnog projekta.

Zahtijeva se racionalno i dokumentovano odlučivanje u fazi izrade Idejnog i Glavnog projekta na bazi kvalitativnog vrednovanja numeričkih pokazatelja alternativa.

U fazi izrade Idejnog i Glavnog projekta mora se voditi računa o:

- osnovama za projektovanje,
- analizi neophodnih parametara.

2. STRUKTURA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju treba uraditi na nivou Idejnog i Glavnog projekta.

Projektant je dužan da u okviru Idejnog i Glavnog projekta da tekstualne, grafičke i numeričke priloge sa potrebnim sadržajima iz kojih se jasno mogu sagledati tehnička i funkcionalna rješenja, konstruktivni sistem, mogućnosti izgradnje, uklapanje u lokaciju i ambijent.

2.1 Idejni projekat

Idejni projekat uraditi u dva primjerka i odnijeti na izdavanje saglasnosti od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. Posebnu pažnju obratiti na projekat elektroinstalacija jake struje, koji mora sadržati vršnu snagu. Koji treba dostaviti poslije izdavanja saglasnosti investitoru koji će isti uz zahtjev proslijediti CEDIS-u za izdavanje - elektroenergetskih uslova.

Idejni projekat treba najmanje da sadrži:

- Projektni zadatak
- Opštu dokumentaciju
- Tekstualnu dokumentaciju
- Grafičku dokumentaciju

Projektant je obavezan da u fazi Idejnog projekta obradi rješenje do nivoa definisanja:

- situaciju objekata i sportskih sadržaja, situaciju obalotvrde;
- osnove, fasade i dr.
- orijentacione cijene koštanja izgradnje,
- prijedloga optimalnog rješenja,
- i ostalih neophodnih parametara.

Idejni projekat će se obraditi na detaljno snimljenim geodetskim podlogama razmjere 1:250 (1:500) koje će obrađivač projekta uraditi po posebnom Projektnom zadatku za predmetni zahvat/potez.

2.2 Glavni projekat

Projektant je dužan da na osnovu usvojenog Idejnog projekta(izdate saglasnosti od Ministarstva održivog razvoja i turizma) uradi Glavni projekat sa svim sadržajima i pripadajućim projektima.

Glavni projekat najmanje treba da sadrži:

- opštu dokumentaciju o projektu
- projektni zadatak (priložiti)
- tekstualnu dokumentaciju
- numeričku dokumentaciju
- grafičku dokumentaciju
- prateće projekte i elaborate
- zbirni predračun radova.

Obim pojedinih djelova projektne dokumentacije propisan je u poglavljima ovog Projektnog zadatka.

3. OSNOVE ZA IZRADU IDEJNIH PROJEKATA

Projektovanje IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA NA UP1 i UP2 I ZAŠTITNOG POJASA DESNE OBALE LIMA NA UPZ2 KO BIJELO POLJE U ZAHVATU DUP-a "LOZNICE"-IZMJENE I DOPUNE, OPŠTINA BIJELO POLJE zahtijeva veoma detaljno sagledavanje i proučavanje svih relevantnih činilaca potrebnih za odlučivanje prije usvajanja najpovoljnije varijante izgradnje.

U konkretnom slučaju za izradu Idejnog projekta, Projektant će se pridržavati ovih osnova:

3.1 Projektni zadatak

Projektni zadatak je obavezujući za Projektanta i predstavlja istovremeno i osnovu za izradu Idejnog projekta.

3.2 Urbanističko - tehnički uslovi

Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije su izdati od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za građevinarstvo br.1055-630/11 od 05.04.2017.godine.

3.3 Uvid u postojeće stanje

Projektant je dužan da prije početka rada na izradi Projektne dokumentacije obide lokalitet i upozna se sa svim relevantnim parametrima postojećeg stanja, postojećim objektima, instalacijama, vodotokom i okolinom.

Tom prilikom Projektant je dužan da prikupi i prouči postojeću dokumentaciju od značaja za Projekat i da za sve eventualne nejasnoće traži njihovo razrješenje od strane nadležnog organa.

3.4 Izvještaj o geotehničkim istraživanjima

Projektant je dužan da pri izradi Generalnog projekta uzme u obzir sve parametre, nalaze, zaključke i preporuke iz Izvještaja o geotehničkim istraživanjima, koji je urađen po posebnom projektom zadatku i da da obrazloženje predloženog rješenja.

Projektant na osnovu:

- vrsta tla sa karakteristikama stijenske mase
- hidro-geoloških karakteristika, nestabilnih i uslovno stabilnih područja,
- podataka o nosivosti tla, stišljivosti i bubrenju,

daje tehnička obrazloženja inženjersko-geoloških i geotehničkih uslova u cilju izbora najpovoljnijeg položaja i konstruktivnog rješenja OBJEKATA.

3.5 Seizmički uslovi

Pri izradi predmetne dokumentacije neophodno je pridržavati se odredaba Prostornog plana Crne Gore (Sl.list CG 24/08) – tačka 3.2 – Prirodni uslovi, kao i zaključaka iz Izvještaja o geotehničkim istraživanjima.

Projektant je u obavezi da prouči i da posebno elaborira, na osnovu raspoloživih podataka, seizmičke parametre za nivo razrade projekta OBJEKTA.

3.6 Zakonska regulativa

U izradi Idejnih projekata neophodno je pridržavati se zakonske regulative, propisa i standarda.

Projektant je dužan da uz Tehnički izvještaj priloži spisak regulative (zakoni, pravilnici, opšti i tehnički propisi, normativi, standardi i dr.) koju je koristio pri izradi projekata.

4. ANALIZA PARAMETARA ZA IZRADU IDEJNIH PROJEKATA

4.1 Namjena površina i kontrola pristupa

Kod izrade Idejnih projekata, Projektant je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja u neposrednoj blizini lokaliteta za izgradnju.

4.2 Zone i uslovi zaštite životne sredine

Projektant je dužan pri izradi Idejnog rješenja posebno vodi računa o:

- zaštiti voda

4.3 Klimatski, hidrološki i hidrografski parametri

Pri izradi Idejnog projekta Projektant treba da vodi računa o klimatskim, hidrološkim i hidrografskim parametrima kao što su padavine, temperatura, vjetrovi, magla, osunčanost i sl.

Projektant, na osnovu ovih parametara, treba da uradi konkretno tehničko rješenje evakuacije atmosferskih i otpadnih voda, sa kontrolisanim odvodom, a u cilju zaštite životne sredine i atraktivnih površina. Projektant treba da da precizna tehnička rješenja i uslove za izvođenje radova.

Pri izradi projekta OBJEKTA, Projektant treba da vodi računa naročito o sledećem:

- rječni tokovi (stalni povremeni) stanje regulacije vodotoka, male, srednje i velike vode,
- podzemne vode, nivoi, tokovi, agresivnost,

4.4 Uslovi za projektovanje objekta tj. konstrukcije

Projektovanje konstrukcije objekata izvršiti primjenom savremenih metoda i postupaka, u skladu sa važećim propisima za primijenjene materijale i konstruktivne elemente uz izbor savremenih metoda građenja.

Proračunom obuhvatiti sve konstruktivne elemente za mjerodavne kombinacije osnovnih, dopunskih i izuzetnih opterećenja i opterećenja tla. Izvršiti provjeru usvojenih dimenzija i naprezanja za mjerodavne kombinacije statičkih i dinamičkih opterećenja za karakteristične faze građenja i za stanje eksploatacije.

5. OSNOVE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Projektovanje IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA NA UP1 i UP2 I ZAŠTITNOG POJASA DESNE OBALE LIMA NA UPZ2 KO BIJELO POLJE U ZAHVATU DUP-a "LOZNICE"-IZMJENE I DOPUNE, OPŠTINA BIJELO POLJE zahtijeva veoma detaljno sagledavanje i proučavanje svih relevantnih činilaca. U konkretnom slučaju, za izradu Glavnog projekta, Projektant će se pridržavati ovih osnova.

6.1 Projektni zadatak

Projektni zadatak i Urbanističko - tehnički uslovi su obavezujući za Projektanta i predstavljaju istovremeno i osnovu za izradu Glavnog projekta IZGRADNJE.

6.2 Urbanističko - tehnički uslovi

Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije su izdati od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za građevinarstvo br.1055-630/11 od 05.04.2017.godine.

6.3 Geodetske podloge

Projektant je dužan da pri izradi Glavnog projekta koristi geodetske podloge u razmjerama R 1:200 za situaciju i R 1:100 za objekte. Obavezujući zaključci prethodnih faza projektovanja.

Projektant je dužan da analizira sve elemente i zaključke iz Idejnog projekta.

Iz analize navedenih rezultata i zaključaka, Projektant se opredjeljuje za dalju razradu svih elemenata predmetnog projekta.

6.4 Elaborat o detaljnim geotehničkim istraživanjima

Projektant je dužan da pri izradi Glavnog projekta uzme u obzir sve parametre, nalaze, zaključke i preporuke iz Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima, koji su urađeni po posebnom Projektnom zadatku.

6.5 Seizmički uslovi

Pri izradi Glavnog projekta neophodno je pridržavati se zaključaka i preporuka iz Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima i odredbama Prostornog plana Crne Gore - Prirodni uslovi, kao i zaključaka iz Izvještaja o geotehničkim istraživanjima, koji je urađan po posebnom projektnom zadatku i dopunskih uslova koje je Projektant dužan uraditi.

Projektant je u obavezi da prouči i posebno elaborira, na osnovu raspoloživih podataka, seizmičke parametre za nivo razrade Glavnog projekta.

6.6 Uslovi nadležnih organa i organizacija

Projektant je /će, posredstvom naručioca, pribaviti uslove nadležnih organa.

6.7 Prethodno urađena dokumentacija

Projektant je dužan da pribavi svu dosada urađenu projektnu dokumentaciju za predmetni potez i lokaciju i sa njom izvrši usklađivanje.

6.8 Karakteristike materijala i uslovi primjene

Neophodno je da Projektant definiše karakteristične parametre svih predloženih materijala sa uslovima primjene. Potrebno je ispitati i podobnost materijala iz lokalnih izvorišta, kao i tehničko-ekonomsku opravdanost njihovog korišćenja.

6.9 Zone i uslovi zaštite životne sredine

Projektant je dužan da pri izradi projekta posebno vodi računa o:

- posebnim kompleksima pejzaža koje treba zaštititi od vizuelnog zagađenja,
- zaštititi voda i izvorišta sa zonom zaštite.

6.10 Klimatski, hidrološki i hidrografski parametri

Pri izradi Glavnog projekta Projektant treba da vodi računa o klimatskim hidrološkim i hidrografskim parametrima kao što su padavine, temperatura, vjetrovi, magla, osunčanost i sl.

Projektant, na osnovu ovih parametara treba da uradi konkretno tehničko rješenje evakuacije atmosferskih i otpadnih voda, sa kontrolisanim odvodom, a u cilju zaštite životne sredine i namjenskih površina. Posebnu pažnju treba obratiti na odvođenje atmosferskih i otpadnih voda i dati tehnička rješenja.

6.11 Analiza odvodnjavanja

Projektant je obavezan da studiozno izvrši analizu odvodnjavanja. U tom smislu treba analizirati:

- intezitet kiša
- vrijeme doticanja vode (vrijeme koncentracije)
- količine oticanja vode

Projektant treba da definiše:

- način odvodnjavanja kolovoza i pribrežnih strana
- način odvodnjavanja posteljice i tamponskog sloja
- način odvodnjavanja u zasjecima, nasipima, u pravcu i krivinama.

6.12 Zakonska i tehnička regulativa

U izradi Glavnog projekta potrebno je pridržavati se zakonskih i tehničkih propisa, standarda, normativa i pravila struke.

Projektant je dužan da uz Tehnički izvještaj priloži spisak zakonske regulative koje je koristio pri izradi projekta.

7. ELEMENTI I SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE

Predmet projektovanja je izrada Idejnog i Glavnog projekta: **IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA NA UP1 i UP2 i ZAŠTITNOG POJASA DESNE OBALE LIMA NA UPZ2 KO BIJELO POLJE U ZAHVATU DUP-a "LOZNICE"-IZMJENE I DOPUNE, OPŠTINA BIJELO POLJE.**

U prvoj fazi je potrebno projektovati potrebnu liniju obaloutvrde u dužini od cca 220m , pored lokacije sportskih terena na UPZ2 i s tim u vezi napomenuti sljedeće :

Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje (investitor) je angažovala kao konsultanta "HydroGIS System" doo Podgorica, da sačini izvještaj i uputi preporuke koje treba ispuniti prilikom projektovanja sportskih terena tj. u cilju i načinu zaštite desne obale Lima u dužini od 220m. Njihove preporuke su sljedeće:

- U postojećim Idejnim rješenjima (koja će biti dostupna na uvid) za obaloutvrdu konstatuje se da je uvučena za 10m u riječno korito, u odnosu na postojeću obalnu liniju. Postojeća obalna linija ne predstavlja "prirodno stanje", pošto je sprovođenjem djelimičnog uređenja lokacije za sportske terene rječna obala "nasuta", sa čime je izvršeno izvjesno sužavanje prirodnog rječnog korita na tom potezu.

Navedene okolnosti nameću potrebu da se postupi po sljedećem:

a) Da se na osnovu odgovarajućih hidroloških i hidrauličkih analiza, koje treba sprovesti, definiše : poprečni profil, niveleta i druge osnovne karakteristike budućeg regulisanog korita Lima na naznačenom potezu. Kod utvrđivanja položaja regulisanog korita treba imati u vidu predmetnu lokaciju sportskih terena, u kom cilju nastojati da se desna i lijeva rječna obala rječnog korita na navedenom potezu, obradi na način kako bi se maksimalno smanjio hidraulički koeficijent hrapavosti i spriječilo formiranje rastinja duž riječnih obala, a do nivoa visokih rječnih vodostaja.

Nastojati, koliko je to tehnički moguće i opravdano, da podužni pad dna rječnog korita na naznačenom potezu, bude u funkciji izvjesnog smanjenja širine rječnog korita.

b) Na osnovu utvrđenog položaja regulisanog korita rijeke Lima, utvrdiće se da li će se projektovani položaj projektovane gabionske obaloutvrde pored sportskih terena, može zadržati, ili se obaloutvrda, za određenu distancu, mora pomjeriti, što bi uslovalo da se širina lokacije sportskih terena smanji za veličinu "distance" pomjeranja gabionske obaloutvrde.

c) Ukoliko ne dođe do promjene širine lokacije sportskih terena ili ukoliko te promjene budu prihvatljive za funkcionisanje sportskih terena treba zadržati sljedeće preporuke za gabionsku obaloutvrdu :

- koso polaganje gabiona, pod uglom od 45° je otežano za izvođenje, te stoga predlažemo "kaskadno" slaganje gabiona.

- Iznad gabionske obaloutvrde, do nivelete sportskih terena, predviđeno je formiranje nasipa sa nagibom 1:1,25, u cilju zaštite od erozije, a imajući u vidu geomehaničke karakteristike materijala koji je ugrađen u nasip.

U sljedećoj fazi potrebno je projektovati za faznu izgradnju sportskih terena na UP1 i UP2 sa pratećim sadržajima:

- Fudbalski teren sa tribinama i zaštitnom ogradom i pratećim objektima;
- Teniski teren (2kom);
- Višenamjenski teren (cca 20x40m);
- Pristupne saobraćajnice i parking mjesta;

Napomena : Glavni projekat uraditi za faznu gradnju, gdje u prvoj fazi će se graditi obaloutvrda i fudbalski teren sa pratećim sadržajem i saobraćajnicama a u drugoj fazi će se raditi ostali sportski tereni.

Zbirni predračun treba upakovati u posebnu svesku.

U okviru Predračuna radova neophodno je dati (priložiti) pojedinačne predračune za prvu fazu i drugu fazu i zbirnu rekapitulaciju cijene koštanja izgradnje kompletne investicije.

Potrebno je uraditi sljedeće faze:

- Uraditi Geodetski Elaborat ;
- Projekat arhitekture (situacije, osnove, presjeci, fasade, detalji itd.);
- Projekat uređenja terena nas pripadajućim parcelama;
- Projekat priključnih saobraćajnica i parking na pripadajućim parcelama;
- Projekat konstrukcije (statički proračuni, planovi armiranja, specifikacija armature, detalji);
- Projekat elektro-instalacija jake struje za objekte, osvjetljenje terena i napojni kabal do trafostanice;
- Projekat elektroinstalacija slabe struje;
- Projekat hidrotehnike i hidrotehničkih instalacija;
- Elaborat zaštite na radu;

- **Elaborat PPZ;**

8. USLOVI OBRADE IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA

Cjelokupna grafička dokumentacija mora biti predstavljena u boji i u digitalnoj formi kompatibilnoj sa programom Auto Cad (DWG, DWF).

Projektant je dužan da sve crteže uradi i preda Naručiocu u prikladnom formatu zavisno od veličine objekta i elementa prikazanog na crtežu, vodeći računa da prilozi budu spakovani u format A4 po visini ukoliko je to moguće radi lakšeg rukovanja i korištenja.

Projektant je dužan, da nakon revizije tehničke dokumentacije, otkloni sve eventualne nedostatke u roku koji odredi revident, kako bi se od strane revidenta dobilo pozitivno mišljenje.

Broj primjeraka

Idejne projekte predati u dva primjerka na papirnom mediju i u dva primjerka na CD-u, na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Glavne projekte Projektant treba predati Naručiocu u 4 primjeraka na papirnom mediju i 7 primjeraka na CD-u, na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.



Podgurska, 05.04.2017, 10:01:16

OPŠTINA BJELO POLJE
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICije

The authors are grateful to the National Natural Science Foundation of China (grant number 81273055) and the National Natural Science Foundation of China (grant number 81273055) for their financial support.

Olja Femić

MINISTAR
Pavle Radulović



IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446-292
Web: www.mrt.gov.me

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Broj: 1055-630/11
Podgorica, 05.04.2017. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore«, broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju sportskih terena na UP1 i UP2 i zaštitnog pojasa desne obale Lima na UP22 KO Bijelo Polje u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Loznice“- Izmjene i dopune, Opština Bijelo Polje. (Sl. list CG – opštinski propisi br. 44/15).

Urbanističku parcelu UP1 čine djelovi katastarskih parcela broj 2352, 2351, 76, 74, 75 i 73 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje.

Urbanističku parcelu UP2 čine djelovi katastarskih parcela broj 2350, 76, 74, 75 i 73 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje.

Urbanističku parcelu UP22 čine djelovi katastarskih parcela broj 2350, 2351, 2352, 74 i 73 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje.

POSTOJEĆE STANJE

Prema graf. prilogu iz plana "Analiza postojećeg stanja/namjena površina - postojeći način korišćenja" predmetna lokacija je neizgrađeni prostor.

PLANIRANO STANJE

Namjena

Prema graf. prilogu iz plana "Namjena površina" predmetne parcele su po namjeni :

UP1 i UP2: SR-površine za sport i rekreaciju i

UP22: PUS-površine specijalne namjene

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA UP1 i UP2

Osnovna namena objekta:

Površine za sport i rekreaciju su površine koje su planskim dokumentom namenjene razvoju sportsko-rekreativnih sadržaja.

Na ovim površinama mogu se organizovati tereni na otvorenom (rukomet, mali fudbal, košarka, odbojka...), fudbalski teren, teniski tereni, bazen i sl.

Prateća namena objekta:

U skladu sa urbanističkim planom i tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju sportskih terena na UP1 i UP2 i zaštitnog pojasa desne obale Lima na UP22 KO Bijelo Polje u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Loznice“- Izmjene i dopune, Opština Bijelo Polje, predmetna lokacija je neizgrađeni prostor.

- Objekte postavljati kao slobodnostojeće, locirane u skladu sa organizacijom ostalih sadržaja sporta i rekreacije i oblikovno ih uklopiti u opštu sliku kompleksa i okruženja.

Spratnost objekta (maksimalna visinska kota):

- ~~Objekt se može postaviti na spratnost od 1 do 3 spratova.~~
- ~~Objekt se može postaviti na spratnost od 1 do 3 spratova.~~
- ~~Objekt se može postaviti na spratnost od 1 do 3 spratova.~~
- ~~Objekt se može postaviti na spratnost od 1 do 3 spratova.~~

Oblikovanje objekta (maksimalna visinska kota):

- ~~Objekt se može postaviti na spratnost od 1 do 3 spratova.~~
- ~~Objekt se može postaviti na spratnost od 1 do 3 spratova.~~

Gradska linija:

- Gradska linija je linija na zemlji (66. 1) i predstavlja liniju do koje se može graditi. Gradska linija za obilježavanje gradske linije, odnosno koordinate tačaka gradske linije su dati u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“.
- Nove objekte postavljati u okviru zone gradnje, nadate za svaku parcelu u okviru ove namjene.

Regulaciona linija:

- Regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namenjenih za druge namene.
- Razdaljanje između dve regulacione linije definiše profil saobraćajnog infrastrukturnog koridora.
- Regulaciona linija je predstavljena na grafičkim prilogima „Plan parcelacije, regulacije i UTU“, „Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije“ i „Smernice za sprovođenje planskog dokumenta“ i definisana je analitičko geodetskim elementima.

Nivelacione kote objekata:

Kotu poda prizemlja objekta postaviti u skladu sa nivelacijom saobraćajnice u kontaktu, kotama postojećih susednih objekata, kao i kotama terena u neposrednom okruženju.
Maksimalna kota prizemlja objekta u odnosu na saobraćajnicu odnosno okolni teren može biti 90cm.

Fasade (vrsta materijala):

- U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog područja komponovane na suvremen način, prirodne materijale i dr.
- Fasade objekata su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.

Krovni pokrivač (vrsta materijala, nagib):

- Projektovati kose krovne ravni propisanog nagiba za ovo podneblje uz korišćenje elemenata tradicionalne arhitekture i prirodne materijale ukomponovane na savremen način.

- Krovni pokrivač na projektovanoj cel. kvadratu i svim materijala i konstrukcija izdatih.

- Na krovu obično se projektuje drveni konstrukcijski element i konstrukcija, a kod krovova obično izdatih i konstrukcija, ali konstrukcija izdati je. Na krovu konstrukcijski element i konstrukcija izdati je. Na krovu konstrukcijski element i konstrukcija izdati je.

Podneblje i klima:

Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta. Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta.

Podneblje i klima:

Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta. Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta.

Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta. Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta.

Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta. Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta.

Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta. Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta.

Podneblje i klima:

Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta. Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta.

Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta. Podneblje i klima su važni faktori koji utiču na projektovanje i konstrukciju objekta.

[illegible]

~~(S) This document contains information which is exempt from release under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552.~~

Uслови za parkiranje i garaziranje vozila

Jeżeli posiadamy wszystkie potrzebne dane, możemy wyznaczyć i wykreślić funkcję kosztów. Jest to funkcja liniowa, której wykreślenie przedstawia rysunek 13.5.

10. The following information is available for the year ended 31/12/2019:

Mesto, na kateri nastopi predloženega objekta na efektivni inšpekcijski poti:

Ze političkih strana objavljen predložak je pismopisnog savjetovanja odgovarajućih ministarstava, a zatim se izradio na bazi sa političkim strankama osnovan na javnom savjetovanju. Iz savjetovanja izmijenjen osnovni sa raznim izmjenama. Za političke stranke predloženo na javnom savjetovanju, odnosno na javnim javnim savjetovanjima osnovan je odgovarajućim sa raznim predlozima izmijenjen osnovni objavljen. Iste se razlike vidljive su na političkim stranama osnovan objavljen predlozima na javnim savjetovanjima. Iste predložene objavljen su i tip i osnovni predložak izmijenjen na objavljen hite objavljen sa raznim izmjenama izmijenjen predlozima izmijenjen na javnim savjetovanjima sa raznim izmjenama.

na ovom prostoru obavezno obezbediti mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u skladu sa lokalnom regulacijom.

U skladu sa prostornim planom zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda:

U skladu sa prostornim planom zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, razrađene su mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u skladu sa lokalnom regulacijom.

U skladu sa prostornim planom zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda:

U skladu sa prostornim planom zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, razrađene su mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u skladu sa lokalnom regulacijom.

- Smanjenje gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplinske zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade.

- Povećanje toplinskih dobitaka u objektu poboljšanjem objekatne zgrade i korišćenjem sunčeve energije.

- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetrovi).

- Povećanje energetske efikasnosti termoelektričnih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoelektrične materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

- Predviđati mogućnost korišćenja solarne energije.

- Kao sistem protiv postarane izolacije koristiti odlične sisteme (zasebni slojevi, građevinski elementi, zelenilo i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za grejanje objekata.

- Pri izgradnji objekata koristiti materijale koji imaju visoku toplinsku izolaciju i koji mogu biti korišćeni u drugim objektima.

- Održavanje i postavljanje materijala koji mogu biti korišćeni u drugim objektima.

U skladu sa prostornim planom zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, razrađene su mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u skladu sa lokalnom regulacijom.

U skladu sa prostornim planom zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda:

U skladu sa prostornim planom zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, razrađene su mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u skladu sa lokalnom regulacijom.

- Povećanje energetske efikasnosti termoelektričnih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoelektrične materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

- Predviđati mogućnost korišćenja solarne energije.

- Kao sistem protiv postarane izolacije koristiti odlične sisteme (zasebni slojevi, građevinski elementi, zelenilo i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za grejanje objekata.

Zaštitni pojasevi su sanitarno-higijenski pojasevi koji se postavljaju prema izvornim buktu, srazmerno izvedena, ispod dachenevoda, u pravcu dominancije vetrova, pored vodotokova, itd. Njihova površine služe za zaštitu, sanaciju prostora.

popravljanje mikroklimatskih uslova, ali i za sprečavanje erozije, klizišta itd. Zaštitni pojas planiran je uz reku Lim.

Na ovim površinama veoma je značajna rekultivacija i regeneracija postojećeg bilnog fonda kroz pošumljavanje, ozelenjavanje ili formiranje obradivih i travnih površina. Izvršavanje ovakvih radova treba vršiti sukcesivno. Poslednja je mera u ovom smislu stvaranje zelenih površina u zoni zaštite i oporavka postojećih površina u zoni izgradnje.

U zoni zaštite treba biti izbegavanje izgradnje objekata, kao i izgradnja objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. U zoni oporavka treba biti izbegavanje izgradnje objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. U zoni izgradnje treba biti izbegavanje izgradnje objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu.

U zoni zaštite treba biti izbegavanje izgradnje objekata, kao i izgradnja objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. U zoni oporavka treba biti izbegavanje izgradnje objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. U zoni izgradnje treba biti izbegavanje izgradnje objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. Na ovim objektima nisu dozvoljene nikakve intervencije rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i izgradnje, osim tekućeg održavanja, odnosno ukrovljavanja ako je objekat u izgradnji.

Priklom formiranja zaštitnog pojasa, potrebno je maksimalno sačuvati prirodni ambijent, a za dodatno ozelenjavanje treba koristiti prevashodno one vrste koje dobro uspevaju pored vode (vrba, topola, jeva i dr.). Dobrom organizacijom različitih sadržaja (kupališta, pešačkih i biciklističkih staza, klupa za odmor, stolova za šah, dečjih igrališta, poligona za vežbe u prirodi itd.), potrebno je obale učiniti dostupnim i prijatnim mestom za odmor i rekreaciju posetilaca. Šadežu prilagoditi konkretnim ambijentalnim celinama kako bi semaksimalno naglasio efekat vođenog objekta. Poslednja mera u ovom smislu je stvaranje zelenih površina u zoni zaštite i oporavka postojećih površina u zoni izgradnje.

U zoni zaštite treba biti izbegavanje izgradnje objekata, kao i izgradnja objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. U zoni oporavka treba biti izbegavanje izgradnje objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. U zoni izgradnje treba biti izbegavanje izgradnje objekata koji bi mogli biti prepreka zaštićenom zelenilu. Na ovim objektima nisu dozvoljene nikakve intervencije rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i izgradnje, osim tekućeg održavanja, odnosno ukrovljavanja ako je objekat u izgradnji.

Generalno organizaciju zelenila u okviru zaštitnog pojasa u potpunosti treba prilagoditi potrebama vodoopskrbe, navodnjavanja, zaštite i poboljšanja ekoloških uvjeta uzgoja voćnih biljaka, kao što su: povećanje humusa tla, povećanje količine vode u zemlji i smanjenje erozije tla, stvaranje pogodnijeg okruženja za razvoj korisne faune. To se može postići uz pomoć različitih vrsta zelenog povrća, posebno korjenovitih povrća, kao što su mrkva, celer, repica, luk, čičak, kumpir, krumpir, itd.

- Alkohol - potentissimo psychotrope medikament mit schmerzmittel wirkung Wirkung
- Alkohol potentissimo = stark psychotrope medikament
- Alkohol potentissimo wirkung mit schmerzmittel wirkung Wirkung
- Alkohol potentissimo wirkung mit schmerzmittel wirkung Wirkung

[illegible]

1. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geotekničkim istraživanjima ("Služb. vješt." br.26/94, 27/94, 42/94) ("Služb. vješt." br.26/97, 28/11) izraditi Projekt geotekničkih istraživanja čiji su predmetni objekti i ciljevi o rezultatima izvršenih geotekničkih istraživanja.

[illegible]

4. Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG” br.48/12 i 44/15).

5. Tehničkom dokumentacijom projektant treba osigurati i upotrebu vanjskih prostora i objekata/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG” br.48/12 i 44/15).

6. Tehničkom dokumentacijom projektant treba osigurati i upotrebu vanjskih prostora i objekata/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG” br.48/12 i 44/15).

7. Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG”, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

8. Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba zaustaviti i bez odgođanja obavijestiti nadležne vlasti, kako bi se izvršile sve potrebne mjere zaštite i zdravlja na radu, a kasnije se izvršile potrebne arheološke radove.

9. Tehničkom dokumentacijom treba osigurati i upotrebu vanjskih prostora i objekata/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG” br.48/12 i 44/15).

10. Tehničkom dokumentacijom treba osigurati i upotrebu vanjskih prostora i objekata/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG” br.48/12 i 44/15).

Napomena:

1. Ova se odredba odnosi na vanjske prostore i objekte/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG” br.48/12 i 44/15).

nadležni organi, odnosno pravna lica ne dostave uslove iz stave 5 ovog člana u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim planskim dokumentom.

Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore“, 23/14 i 33/15), propisano je da tehnička dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa planskim dokumentom.

Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore“, 23/14 i 33/15), propisano je da tehnička dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa planskim dokumentom.

* Akt Opštine Bijelo Polje - Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, br. 147/1-258/2 od 21.03.2017. godine, u kojem su izdati saobraćajno-tehnički uslovi za izgradnju sportskih terena na navedenoj lokaciji.

* Akt Opštine Bijelo Polje - Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, br. 147/1-258/2 od 21.03.2017. godine, u kojem su izdati saobraćajno-tehnički uslovi za izgradnju sportskih terena na navedenoj lokaciji.

* Akt „Vodovod, Bistrica“, D.O.O. Bijelo Polje, br. 218-1/17 od 22.03.2017. godine.

Aktom, br. 1055-630/2 od 15.03.2017. godine, postupajući u smislu člana 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), ovo ministarstvo je od nadležnog organa Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorát za vanredne situacije - Podgorica, tražilo dostavljanje mišljenja u dijelu obezbjeđenja mjera zaštite od požara na ime izgradnje predmetnog objekta - sportskih terena na urbanističkim parcelama UP1 i UP2 i zaštitnog pojasa desne obale Lima na UPZ 2 K.O. Bijelo Polje ali isto nije dostavljeno - dostavnica, br. 1055-630/2 od 17.03.2017. godine sa datumom validnog dostavljanja - potpis primaoca od 17.03.2017. godine.

Rukovodilac Direkcije za izdavanje licenci i utu

Milica Abramović

Samostalni savjetnici I

Nataša Pavićević

Olja Femić

MINISTAR
Pavle Radulović



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
DIREKTORAT ZA GRADEVINARSTVO
UL. IV Proleterske brigade broj 19
81 000 PODGORICA, Crna Gora

Bijelo Polje, 27. 03. 2017. god.
 Telefon: +38250-432-239
 Faks: +38250-432-120
 Korisnička služba: +38250-431-006
 E-mail: vodovod@polje.com.me
 Web-adresa: www.vodovod.me
 PIB: 020 040 11
ŽIRO RAČUN:
 520-13821-31; 510-219-
 505-96494-37; 535-578

Dječ vokalni broj

245-1147



Rješavajući po zahtjevu DIREKCIJE ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE – OPŠTINA BIJELO POLJE iz Bijelog Polja, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izgradnju sportskih terena na urbanističkim parcelama UPI i UP2 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Loznice“ Bijelo Polje (kat. parc. br. 2351, 2352, 75, 76 KO B. Polje).

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a**, **br. 1055-630/4 od 15.03.2017.god.**, dostavljamo Vam uslove za priključenje planiranog objekta na gradski vodovod i kanalizaciju.

VODOVODNA mreža PVC Ø315mm prolazi desnom stranom lokalnog puta Bijelo Polje – Rasovo – Bistrica, gdje treba planirati priključenje vodovodne mreže za katastarske parcele br. 2351, 2352, 75, 76 KO Bijelo Polje, odnosno urbanističke parcela UPI i UP2 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Loznice“. Prosječna dubina glavnog vodovoda je ok 120cm. Priključenje objekta može se izvršiti na PVC Ø315mm koja prolazi desnom stranom

Fakatale. Baasifilealii - un punct în care din multe locuri, Fakatale se poate ajunge în puncte speciale unde turistii se pot relaxa. Într-un altăcaz, ajungând acolo, se pot bucura de o priveliște superbă, a naturii, unde se pot bucura de o priveliște superbă - unde în 12 zile, se pot bucura de o priveliște superbă și de o priveliște superbă.

Električne instalacije projektovani prema važećim tehničkim propisima i standardima.

29.03.2014.

105-630/9



$$22 \leq 3 \cdot 9 \leq 11$$

165 - 630 / 1

Background: The purpose of this study was to determine the prevalence of and risk factors for

Whether a person's work is so well known that it is higher in the U.S. Social
 hierarchy than any other, or if it is not, the U.S. Social hierarchy is not the
 same as the U.S. Social hierarchy. The U.S. Social hierarchy is not the same as the
 U.S. Social hierarchy. The U.S. Social hierarchy is not the same as the U.S. Social
 hierarchy. The U.S. Social hierarchy is not the same as the U.S. Social hierarchy.


Wzrost i ciężkość ciała dokumentacja nie mogła okazać satysfakcjonującą, ponieważ posiedzenia planowania opieki po 100 sesjach oceniły, że osiągnięte w posiedzeniach przebiegu leczenia nie było dobre.

Međo je glavnim kapcima posjetila vodi od 1996, kada je općeprihvaćeno da se nosilac projekta obavezuje da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 86/95, 40/96, 73/99, 40/01, 17/03 i 52/06, spremaće postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu životne sredine.

Pennington directed
this activity, and had contact

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE • Environmental Protection Agency

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500 • Fax: +382 20 618 250
epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me



105-6301

Sekretarijat za starešinsko-komunalne poslove i zaobrazbu odgovarajući po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 34/1-75071 od 21.03.2017 godine vraća skrbnik 1655-03895 od 15.03.2017.godine sa potpis Dijekekcije za izgradnju i investicije Bjelo Polje na osnovu člana 5 Zakona o putovima (Službeni RGČ br:42/04, 21/05, 54/05, 40/10, 36/11, 73/10, 48/11) i člana 16 stava 1 alineja 10 Odluke o općinskim i neovisnoostanim putevima (Službeni RGČ općinski broj 1655-03895).

[illegible][illegible][illegible]



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje licenci i

Urbanističko-tehničkih uslova

Broj.1055-630/13

Podgorica, 28.08.2017.godine

OPŠTINA BIJELO POLJE

- Direkcija za izgradnju i investicije -

BIJELO POLJE

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se akt Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije br. 30-UP1-228/17 -1124/2 od 09.08.2017.godine u kojem je izdato mišljenje za izgradnju sportskih terena na UP1 i UP2 i zaštitnog pojasa desne obale Lima na UP Z2 K.O.Bijelo Polje u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Loznice“, Izmjene i dopune, Opština Bijelo Polje, a koji je dostavljen ovom ministarstvu nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, br. 1055-630/11 od 05.04.2017.godine.

OBRADILI:

Samostalni savjetnici I

Nataša Pavićević

Olja Femić

Ljubica Božović




IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica

Tel: (+382) 20 446 264; (+382) 20 446 324; Fax: (+382) 20 446-215

Web: www.mrt.gov.me



CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Direktorat za vanredne situacije
Broj: 30-UP I-228/17-2584/3
Podgorica, 09.08.2017.godine



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
- Direktorat za građevinarstvo -

PODGORICA


Shodno vašem zahtjevu broj: 1055-630/3 od 15.03.2017.godine, u prologu akta Vam dostavljamo **mišljenje na nacrt urbanističko – tehničkih uslova** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta sportskih terena na urbanističkim parcelama UP 1 i UP 2 i zaštitnih pojasa desne obale Lima na UPZ 2 KO Bijelo Polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Loznice" - Izmjene i dopune, opština Bijelo Polje., Investitor OPŠTINE BIJELO POLJE- Direkcije za izgradnju i investicije., Broj: 30-UP I-228/17-2584/2 od 09.08.2017.godine.

Obradio:

Goran Samardžić, Samostalni savjetnik I

GENERALNI DIREKTOR

Mirsad Mulić



CRNA GORA
Ul. Jovana Tomaševića bb, 81000 Podgorica
tel: +382 20 481 801, fax: +382 20 481 833, e-mail: mup.emergency@e-com.me
www.mup.gov.me



CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Direktorat za vanredne situacije

Broj: 30-UP I-228/17-1124/2

Podgorica, 09.08.2017.godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

- Direktorat za građevinarstvo -

PODGORICA

Postupajući po vašem zahtjevu broj: 1055-630/2 od 15.03.2017.godine, kojim ste od ovog organa zatražili dostavu **mišljenje na nacrt urbanističko – tehničkih uslova** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta sportskih terena na urbanističkim parcelama UP 1 i UP 2 i zaštitnih pojasa clesne obale Lima na UPZ 2 KO Bijelo Polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Loznice" - Izmjene i dopune, opština Bijelo Polje., Investitor OPŠTINE BIJELO POLJE- Direkcije za izgradnju i investicije, nakon pregleda priloženog materijala, a na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), člana 89 Zakona o zaštiti i spašavanju (»Službeni list Crne Gore« br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16), člana 13a Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list Crne Gore«, br. 26/10, 40/2011 i 48/2015), i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br. 60/03), daje sledeće:

M I Š L J E N J E

– U urbanističko – tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije u poglavlju **OSTALI USLOVI** - pod stavkom 6. - **Mjere zaštite od požara** - gdje je navedeno da je potrebno tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata - **predlažemo** da kao stavka stoji i:

Prilikom izgradnje ili postavljanja termoelektralnog bloka odnosno gasne stanice (rezervoara sa zapaljivim tečnostima i gasovima za potrebe grijanja, kuhinjskih potrošača, tehnoloških procesa, agregata i drugih uređaja za potrebe predmetnog kompleksa - objekta), potrebno je da na osnovu tehničke dokumentacije - Idejnog projekta - Obrade lokacije - pribaviti Pozitivno Mišljenje na lokaciju (sa aspekta definisanih zona opasnosti i bezbjednosnih rastojanja), u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG« broj 26/10, 40/2011 i 48/2015), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (»Službeni list SFRJ«, br.20/71 i 23/71), i Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (»Službeni list SFRJ«, br. 24/71 i 26/71).

Predlažemo da u predhodnom tekstu obradite i MJERE ZAŠTITE OD POŽARA i njihovo sprovođenje u skladu sa važećim Zakonima, odgovarajućim pravilnicima i propisima koji definišu ovu oblast.

Obradio:

Goran Samardžić, Samostalni savjetnik I

GENERALNI DIREKTOR

Mirsad Mulić

CRNA GORA

Ul. Jovana Tomaševića bb, 81000 Podgorica

tel: +382 20 481 801, fax: +382 20 481 833, e-mail: mup.emergency@t-com.me

www.mup.gov.me

VI Način plaćanja

Nakon izrade projekta obaloutvrde i sportskih sadržaja sa pratećim objektima "Otoka-Loznice"

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 04.04.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđač je potrebno da dostavi:

- Licencu za izradu projekata arhitekture objekata,
- Licencu za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje,
- Licencu za izradu građevinskih projekata za objekte hidrotehnike i projekata instalacija , uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije,
- Licencu za izradu građevinskih projekata za objekte saobraćaja,
- Licencu za izradu projekata ili elaborata zaštite od požara i zaštite na radu,
- Licencu za izradu projekata elektroinstalacija slabe struje i
- Licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 04.04.2018 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić